

REGULATORNI KONTNI PLAN

Podgorica, jul 2016. godine

1. UVOD

Na osnovu odredbi Zakona o energetici Crne Gore, Odbor Regulatorne agencije za energetiku je utvrdio *Metodologiju za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije* i *Metodologiju za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije*.

Prema utvrđenim Metodologijama:

- Operator prenosnog sistema i operator distributivnog sistema (u daljem tekstu "**operator sistema**") **podnosi zahtjev** za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za usluge koje pružaju kao imaoici licenci za prenos odnosno distribuciju električne energije i
- Regulatorna agencija za energetiku (u daljem tekstu: Agencija) **utvrđuje** regulatorno dozvoljeni prihod, u skladu sa odredbama Metodologije.

Regulatorni kontni plan odnosno posebni računi dodati za regulatorne svrhe obezbjeđuju posebne račune koji predstavljaju neophodan okvir za izračunavanje ukupnih opravdanih troškova poslovanja, amortizacije i povrata na sredstva, kao i razlike u odnosu na odobrene i ostvarene prihode i troškove, kao što je propisano Metodologijama.

Regulatorni kontni plan uzima u obzir usvojeni hibridni regulatorni metod.

Hibridni regulatorni metod je vrsta ekonomske regulacije koja ima za cilj ograničavanje odobrenog prihoda energetskog subjekta i povećanje njegove efikasnosti primjenom regulatornih perioda dužih od jedne godine, tokom kojih se energetskom subjektu dozvoljava da zadrži prihod od ušteda usljed smanjenja operativnih troškova na koje može da utiče i koji Agencija uzima u obzir prilikom utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda za naredni regulatorni period, uz podjelu rizika promjene energetske veličina između operatora i korisnika sistema.

Priprema Regulatornog kontnog plana zasniva se na:

- Članu 43 stav 8 tačka 5 zakona o energetici ("Sl.list CG" 5/16),
- Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica ("Sl.list CG" 5/11) koji daje obavezujuće račune sa (najmanje) tri cifre na sintetičkom nivou i preporuke za račune sa 4 cifre, i
- Metodologiji za penos i metodologiji za distribuciju.

Međutim, isti se može modifikovati u slučaju:

- Izmjena zakonskih rješenja,
- Izmjena ili dopuna međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS) ili kontnog plana za poslovne svrhe, i
- Izmjena ili dopuna Metodologije.

Svi posebni regulatorni računi imaju obavezujuću formu u **šestoj, sedmoj i osmoj cifri**.

Ovaj pristup omogućava kreiranje posebnih regulatornih računa unutar numeričkih sekvenci:

- od **500 do 599**; na primjer: 52100**500**, 52100**501**, 52100**599**

Pored toga, posebni regulatorni računi unutar numeričkih sekvenci od xxxxx500 do xxxxx599 imaju unaprijed određena značenja.

Značenje posebnih kodova je kao što slijedi:

- **xxxxx500** → kategorije koje se odnose na investicije iz kapitalnih doprinosa
- xxxxx501** → kategorije koje se odnose na imovinu - "isključenu iz upotrebe", a koja pri tome ima neotpisanu vrijednost
- xxxxx502** → amortizacija koja se odnosi na osnovna sredstva u vlasništvu na početku godine
- **xxxxx503** → amortizacija koja se odnosi na osnovna sredstva stečena tokom godine
- **xxxxx505, xxxxx555** → kategorije koje se odnose na električnu energiju za pokrivanje dozvoljenih/nedozvoljenih gubitaka u sistemu
- **xxxxx506** → kategorije koje se odnose na troškove koji se ne mogu kontrolisati
- **xxxxx507** → kategorije koje se odnose na osnovna sredstva za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
- **xxxxx508** → kategorije koje se odnose na regulatorno neopravdane troškove/prihode
- **xxxxx509** → kategorije koje nijesu u direktnoj vezi sa obavljanjem regulisanih djelatnosti ili imaju drugačiji tretman u skladu sa zakonom
- **xxxxx510** → prihode od korišćenja mreže
- **xxxxx511** → prihode od alokacije kapaciteta
- **xxxxx512** → prihode od aukcije prekograničnih kapaciteta
- **xxxxx513** → prihode od priključenja na mrežu

U slučaju da u Regulatornom kontnom planu nijesu predviđeni računi koji odgovaraju vođenju analitičke evidencije o sredstvima, prihodima i troškovima, koja je neophodna za pravilno utvrđivanje regulatorne osnove sredstava, opravdanih troškova i prihoda, operator sistema može formirati takve račune, poštujući principe date u ovom kontnom planu i uputstvu za primjenu istog.

2. REGULATORNI KONTNI PLAN

KONTO	NAZIV
01	NEMATERIJALNA ULAGANJA
010	Ulaganja u razvoj
01000500	Ulaganja u razvoj tržišta koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01000501	Ulaganja u razvoj tržišta koja su isključena iz upotrebe
01000507	Ulaganja u razvoj tržišta za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01000509	Ulaganja u razvoj tržišta koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti

01010500	Ulaganja u razvoj tehnologije koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01010501	Ulaganja u razvoj tehnologije koja su isključena iz upotrebe
01010507	Ulaganja u razvoj tehnologije za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01010509	Ulaganja u razvoj tehnologije koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01020500	Ulaganja u razvoj proizvoda koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01020501	Ulaganja u razvoj proizvoda koja su isključena iz upotrebe
01020507	Ulaganja u razvoj proizvoda za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01020509	Ulaganja u razvoj proizvoda koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01030500	Ostala ulaganja u razvoj koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01030501	Ostala ulaganja u razvoj koja su isključena iz upotrebe
01030507	Ostala ulaganja u razvoj za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01030509	Ostala ulaganja u razvoj koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01080500	Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj kto 010 koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01080501	Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj kto 010 koja su isključena iz upotrebe
01080507	Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj kto 010 za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01080509	Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj kto 010 koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01090500	Obezvredjenje ulaganja u razvoj koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01090501	Obezvredjenje ulaganja u razvoj koja su isključena iz upotrebe
01090507	Obezvredjenje ulaganja u razvoj za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01090509	Obezvredjenje ulaganja u razvoj koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava
01100500	Koncesije koje su stečene putem kapitalnih doprinosa
01100501	Koncesije koje su isključene iz upotrebe
01100507	Koncesije za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01100509	Koncesije koje nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01110500	Patenti koji su stečeni putem kapitalnih doprinosa
01110501	Patenti koji su isključeni iz upotrebe
01110507	Patenti za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01110509	Patenti koji nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01120500	Licence koje su stečene putem kapitalnih doprinosa
01120501	Licence koje su isključene iz upotrebe
01120507	Licence za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01120509	Licence koje nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01130500	Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl. koje je stečeno putem kapitalnih doprinosa
01130501	Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl. koje je isključeno iz upotrebe
01130507	Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl. za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01130509	Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl. koje nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01140500	Druga slična prava koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01140501	Druga slična prava koja su isključena iz upotrebe
01140507	Druga slična prava za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01140509	Druga slična prava koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01180500	Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01180501	Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava koja su isključena iz upotrebe
01180507	Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01180509	Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01190500	Obezvredjenje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01190501	Obezvredjenje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava koja su isključena iz upotrebe
01190507	Obezvredjenje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01190509	Obezvredjenje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
014	Ostala nematerijalna ulaganja
01400500	Računarski programi koji su stečeni putem kapitalnih doprinosa
01400501	Računarski programi koji su isključeni iz upotrebe
01400507	Računarski programi za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01400509	Računarski programi koji nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01450500	Ostala nematerijalna ulaganja koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01450501	Ostala nematerijalna ulaganja koja su isključena iz upotrebe
01450507	Ostala nematerijalna ulaganja za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01450509	Ostala nematerijalna ulaganja koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01480500	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja kto 014 koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01480501	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja kto 014 koja su isključena iz upotrebe
01480507	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja kto 014 za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01480509	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja kto 014 koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01490500	Obezvredjenje ostalih nematerijalnih ulaganja kto 014 koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01490501	Obezvredjenje ostalih nematerijalnih ulaganja kto 014 koja su isključena iz upotrebe
01490507	Obezvredjenje ostalih nematerijalnih ulaganja kto 014 za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
01490509	Obezvredjenje ostalih nematerijalnih ulaganja kto 014 koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
015	Nematerijalna ulaganja u pripremi
01500500	Osnivačka ulaganja u pripremi koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01500509	Osnivačka ulaganja u pripremi koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01510500	Ulaganja u razvoj u pripremi koja su stečena putem kapitalnih doprinosa

01510509	Ulaganja u razvoj u pripremi koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01550500	Druga nematerijalna ulaganja u pripremi koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01550509	Druga nematerijalna ulaganja u pripremi koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
01590500	Obezbvredjenje nematerijalnih ulaganja u pripremi koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
01590509	Obezbvredjenje nematerijalnih ulaganja u pripremi koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
016	Avansi za nematerijalna ulaganja
01690509	Avansi za nematerijalna ulaganja koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti

KONTO	NAZIV
02	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
020	Zemljište
02070500	Zemljište iz kto 020 koje je stečeno putem kapitalnih doprinosa
02070501	Zemljište iz kto 020 koje je isključeno iz upotrebe
02070507	Zemljište iz kto 020 za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02070509	Zemljište iz kto 020 koje nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02090500	Obezbvredjenje zemljišta koje je stečeno putem kapitalnih doprinosa
02090501	Obezbvredjenje zemljišta koje je isključeno iz upotrebe
02090507	Obezbvredjenje zemljišta za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02090509	Obezbvredjenje zemljišta koje nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
022	Građevinski objekti
02200500	Građevinski objekti koji su stečeni putem kapitalnih doprinosa
02200501	Građevinski objekti koji su isključeni iz upotrebe
02200507	Građevinski objekti za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02200509	Građevinski objekti koji nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02280500	Ispravka vrijednosti građevinskih objekata koji su stečeni putem kapitalnih doprinosa
02280501	Ispravka vrijednosti građevinskih objekata koji su isključeni iz upotrebe
02280507	Ispravka vrijednosti građevinskih objekata za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02280509	Ispravka vrijednosti građevinskih objekata koji nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02290500	Obezbvredjenje građevinskih objekata koji su stečeni putem kapitalnih doprinosa
02290501	Obezbvredjenje građevinskih objekata koji su isključeni iz upotrebe
02290507	Obezbvredjenje građevinskih objekata za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02290509	Obezbvredjenje građevinskih objekata koji nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
023	Postrojenja i oprema
02300500	Postrojenja koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02300501	Postrojenja koja su isključena iz upotrebe
02300507	Postrojenja za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02300509	Postrojenja koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02310500	Oprema za proizvodnju koja je stečena putem kapitalnih doprinosa
02310501	Oprema za proizvodnju koja je isključena iz upotrebe
02310507	Oprema za proizvodnju za koju Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02310509	Oprema za proizvodnju koja nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02320500	Računarska oprema koja je stečena putem kapitalnih doprinosa
02320501	Računarska oprema koja je isključena iz upotrebe
02320507	Računarska oprema za koju Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02320509	Računarska oprema koja nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02321500	Ostala oprema koja je stečena putem kapitalnih doprinosa
02321501	Ostala oprema koja je isključena iz upotrebe
02321507	Ostala oprema za koju Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02321509	Ostala oprema koja nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02323500	Namještaj i instalacije koje su stečene putem kapitalnih doprinosa

02323501	Namještaj i instalacije koje su isključene iz upotrebe
02323507	Namještaj i instalacije za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02323509	Namještaj i instalacije koje nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02324500	Vozila koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02324501	Vozila koja su isključena iz upotrebe
02324507	Vozila za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02324509	Vozila koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02382500	Ispravka vrijednosti postrojenja koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02382501	Ispravka vrijednosti postrojenja koja su isključena iz upotrebe
02382507	Ispravka vrijednosti postrojenja za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02382509	Ispravka vrijednosti postrojenja koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02385500	Ispravka vrijednosti opreme za proizvodnju koja je stečena putem kapitalnih doprinosa
02385501	Ispravka vrijednosti opreme za proizvodnju koja je isključena iz upotrebe
02385507	Ispravka vrijednosti opreme za proizvodnju za koju Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02385509	Ispravka vrijednosti opreme za proizvodnju koja nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02380500	Ispravka vrijednosti računarske opreme koja je stečena putem kapitalnih doprinosa
02380501	Ispravka vrijednosti računarske opreme koja je isključena iz upotrebe
02380507	Ispravka vrijednosti računarske opreme za koju Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02380509	Ispravka vrijednosti računarske opreme koja nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02381500	Ispravka vrijednosti ostale opreme koja je stečena putem kapitalnih doprinosa
02381501	Ispravka vrijednosti ostale opreme koja je isključena iz upotrebe
02381507	Ispravka vrijednosti ostale opreme za koju Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02381509	Ispravka vrijednosti ostale opreme koja nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02383500	Ispravka vrijednosti namještaja i instalacija koje su stečene putem kapitalnih doprinosa
02383501	Ispravka vrijednosti namještaja i instalacija koje su isključene iz upotrebe
02383507	Ispravka vrijednosti namještaja i instalacija za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02383509	Ispravka vrijednosti namještaja i instalacija koje nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02384500	Ispravka vrijednosti vozila koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02384501	Ispravka vrijednosti vozila koja su isključena iz upotrebe
02384507	Ispravka vrijednosti vozila za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02384509	Ispravka vrijednosti vozila koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02390500	Obezvredjenje postrojenja i opreme kto 023 koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02390501	Obezvredjenje postrojenja i opreme kto 023 koja su isključena iz upotrebe
02390507	Obezvredjenje postrojenja i opreme kto 023 za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02390509	Obezvredjenje postrojenja i opreme kto 023 koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
026	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
02670500	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02670501	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema koja su isključena iz upotrebe
02670507	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02670509	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02680500	Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02680501	Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koja su isključena iz upotrebe
02680507	Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02680509	Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02691500	Obezvredjenje ostalih nekretnina, postrojenja i opreme koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02691501	Obezvredjenje ostalih nekretnina, postrojenja i opreme koja su isključena iz upotrebe
02691507	Obezvredjenje ostalih nekretnina, postrojenja i opreme za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti

02691509	Obezvredenje ostalih nekretnina, postrojenja i opreme koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
027	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
02780500	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02780509	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02791500	Obezvredenje nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02791509	Obezvredenje nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
028	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva
02890500	Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu iz kapitalnih doprinosa
02890509	Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu koja nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
029	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
02990500	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02990501	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi koja su isključena iz upotrebe
02990507	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02990509	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02980500	Ispravka vrijednosti ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02980501	Ispravka vrijednosti ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi koja su isključena iz upotrebe
02980507	Ispravka vrijednosti ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02980509	Ispravka vrijednosti ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
02991500	Obezvredenje ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi koja su stečena putem kapitalnih doprinosa
02991501	Obezvredenje ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi koja su isključena iz upotrebe
02991507	Obezvredenje ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti
02991509	Obezvredenje ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti

KONTO	NAZIV
50	NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE
501	Nabavna vrijednost prodate robe
50190509	Nabavna vrijednost prodate robe iz kto 501 koja nije u funkciji regulisane djelatnosti
502	Nabavna vrijednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
50290509	Nabavna vrijednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje iz kto 502 koja nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
503	Nabavna vrijednost prodate robe
50300505	Nabavna vrijednost električne energije za pokrivanje dozvoljenih gubitaka u prenosnom/distributivnom sistemu do vrijednosti iz Metodologije
50300555	Nabavna vrijednost električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom/distributivnom sistemu dio iznad vrijednosti iz Metodologije
504	Nabavna vrijednost prodate robe - ITC
50400506	ITC

KONTO	NAZIV
51	TROŠKOVI MATERIJALA
510	Nabavka materijala
51090509	Nabavka materijala iz kto 510 koji nije u funkciji regulisane djelatnosti
511	Troškovi materijala za izradu
51190509	Troškovi materijala iz kto 511 za izradu koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)
51280509	Troškovi ostalog materijala (režijskog) iz kto 512 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
513	Troškovi goriva i energije

51380509	Troškovi goriva i energije iz kto 513 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
----------	---

KONTO	NAZIV
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
52090509	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) iz kto 520 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
521	Troškovi poreza na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
52190509	Troškovi poreza na zarade i naknade zarada na teret poslodavca iz kto 521 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
522	Troškovi naknada po ugovoru o djelu
52290509	Troškovi naknada po ugovoru o djelu iz kto 522 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
523	Troškovi naknada po autorskim ugovorima
52390509	Troškovi naknada po autorskim ugovorima iz kto 523 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
52490509	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima iz kto 524 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
525	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
52590509	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora iz kto 525 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
526	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
52690509	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora iz kto 526 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
529	Ostali lični rashodi i naknade
52991509	Ostali lični rashodi i naknade iz kto 529 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti

KONTO	NAZIV
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA
530	Troškovi usluga na izradi učinka
53090509	Troškovi usluga na izradi učinaka iz kto 530 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
531	Troškovi transportnih usluga
53180509	Troškovi transportnih usluga iz kto 531 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
532	Troškovi usluga održavanja
53280509	Troškovi usluga održavanja iz kto 532 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
533	Troškovi zakupnina
53380509	Troškovi zakupnina iz kto 533 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
534	Troškovi sajмова
53480509	Troškovi sajмова iz kto 534 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
535	Troškovi reklame i propagande
53580509	Troškovi reklame i propagande iz kto 535 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
536	Troškovi istraživanja
53690509	Troškovi istraživanja iz kto 536 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
537	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju
53790509	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju iz kto 537 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
539	Troškovi ostalih usluga
53980509	Troškovi ostalih usluga iz kto 539 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti

KONTO	NAZIV
54	TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
540	Troškovi amortizacije
54000500	Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja koja su stečena putem kapitalnih doprinosa

54000501	Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja koja su isključena iz upotrebe
54000502	Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja na stanju na početku godine
54000503	Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja koja su aktivirana u tekućoj godini
54000507	Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja od efekta procjene vrijednosti koju Agencija nije utvrdila (prihvatila)
54000509	Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
54041500	Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koja je stečena putem kapitalnih doprinosa
54041501	Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koja je isključena iz upotrebe
54041502	Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme na stanju na početku godine
54041503	Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koja je aktivirana u tekućoj godini
54041507	Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme od efekta procjene vrijednosti koju Agencija nije utvrdila (prihvatila)
54041509	Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koja nije u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti
541	Troškovi rezervisanja za garantni rok
54190509	Troškovi rezervisanja za garantni rok koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
542	Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
54290509	Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
543	Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
54390509	Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
544	Rezervisanja za troškove restrukturiranja
54490509	Rezervisanja za troškove restrukturiranja koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
545	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
54590509	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
549	Ostala dugoročna rezervisanja
54990509	Ostala dugoročna rezervisanja koja nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
KONTO	NAZIV
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI
550	Troškovi neproizvodnih usluga
55080509	Troškovi neproizvodnih usluga iz kto 550 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
551	Troškovi reprezentacije
55191509	Troškovi reprezentacije iz kto 551 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
552	Troškovi premija osiguranja
55280509	Troškovi premija osiguranja iz kto 552 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
553	Troškovi platnog prometa
55390509	Troškovi platnog prometa iz kto 553 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
554	Troškovi članarina
55480509	Troškovi članarina iz kto 554 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
555	Troškovi poreza
55500506	Troškovi poreza na nepokretnosti
55510506	Troškovi naknada za licencu
55520506	Troškovi za zaštitu životne sredine
55530506	Troškovi korišćenja gradskog zemljišta
55540506	Troškovi naknada za postavljanje energetske infrastrukture uz/pri željezničkoj infrastrukturi
55550506	Troškovi naknada za elektronske komunikacije
55560506	Troškovi koji nastaju po osnovu međunarodnih ugovora
55570506	Troškovi prireza na porez na doh. fiz. lica na zarade
55580506	TAKSE

55580509	Troškovi poreza iz kto 555 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
55590506	Ostali troškovi koji se ne mogu kontrolisati u skladu sa zakonom
556	Troškovi doprinosa
55680509	Troškovi doprinosa iz kto 556 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
559	Ostali nematerijalni troškovi
55990509	Ostali nematerijalni troškovi iz kto 559 koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti

KONTO	NAZIV
56	FINANSIJSKI RASHODI
560	Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
56000508	Rashodi kamata iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
56010508	Negativne kursne razlike iz odnosa sa matičnim pravnim licima - ostali
56020508	Negativne kursne razlike iz odnosa sa zavisnim pravnim licima - ostali
56091508	Drugi finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
56092508	Kamate na odložena, neizvršena i druga plaćanja koja se odnose na neizvršavanje obaveza iz zaključenih ugovora iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
56093509	Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
561	Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
56100508	Rashodi kamata iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
56191508	Drugi finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
56192508	Kamate na odložena, neizvršena i druga plaćanja koja se odnose na neizvršavanje obaveza iz zaključenih ugovora iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
56193509	Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
562	Rashodi kamata
56200508	Rashodi kamata po finansijskim kreditima
56210508	Rashodi kamata po robnim kreditima
56230508	Rashodi kamata po obavezama iz dužničko–povjerilačkih odnosa
56250508	Rashodi kamata po obavezama za poreze, doprinose i druge dažbine
56260508	Rashodi kamata za subvencije stambenih kredita zaposlenih
56270508	Kamata na odložena, neizvršena i druga plaćanja koja se odnose na neizvršavanje obaveza iz zaključenih ugovora
56280509	Rashodi kamata koje nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
56290508	Rashodi drugih kamata
563	Negativne kursne razlike
56300508	Negativne kursne razlike po osnovu kredita i zajmova u stranoj valuti
56310508	Negativne kursne razlike po obavezama i potraživanjima
56320508	Negativne kursne razlike po stranim novčanim sredstvima
56390509	Negativne kursne razlike koje nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
564	Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
56400508	Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
56490509	Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
569	Ostali finansijski rashodi
56900508	Finansijski rashodi po osnovu kasa skonta
56980509	Ostali finansijski rashodi koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
56990508	Drugi finansijski rashodi

KONTO	NAZIV
57	OSTALI RASHODI
570	Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

57000508	Gubitak od prodaje nematerijalnih ulaganja
57010508	Gubitak od rashodovanja nematerijalnih ulaganja
57020508	Gubitak od rashodovanja nematerijalnih ulaganja u pripremi
57030508	Gubitak od prodaje nekretnina
57040508	Gubitak od rashodovanja (rušenja) nekretnine
57050508	Gubitak od prodaje postrojenja i opreme
57060508	Gubitak od rashodovanja postrojenja i opreme
57070508	Gubitak od rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi
57080509	Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
57090508	Drugi gubici po osnovu rashodovanja i otpisa nematerijalnih ulaganja, postrojenja i opreme
572	Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti
57200508	Gubici od prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti
57290509	Gubici od prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
573	Gubici po osnovu prodaje materijala
57300508	Gubici od prodaje osnovnog materijala
57310508	Gubici od prodaje rezervnih djelova
57320508	Gubici od prodaje sitnog inventara
57340509	Gubici od prodaje materijala koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
574	Manjkovi
57400508	Manjkovi materijala
57410508	Manjkovi robe
57420508	Manjkovi alata i inventara
57430508	Manjkovi ostalih osnovnih sredstava
57440508	Drugi manjkovi
57480509	Manjkovi osnovnih sredstava koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
575	Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi
57500508	Rashodi po osnovu negativnog efekta ugovorene revalorizacije
57510508	Rashodi po osnovu negativnog efekta ugovorene valutne klauzule
57580508	Rashodi po osnovu ostalih oblika ugovorene zaštite od rizika
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
57690509	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja u zemlji koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
579	Ostali nepomenuti rashodi
57900508	Kazne za privredne presteupe i prekršaje
57910508	Penali - neopravdani troškovi
57920508	Izgubljene kapare - neopravdani troškovi
57930508	Naknade šteta nastale zbog propusta operatora sistema
57990509	Drugi nepomenuti rashodi - neopravdani troškovi prema Metodologiji koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti

KONTO	NAZIV
58	RASHODI PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE
581	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja
58190500	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja stečenih putem kapitalnih ulaganja
58190501	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja koja su isključena iz upotrebe
58190509	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja koja nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
582	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
58290500	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme stečene putem kapitalnih ulaganja

58290501	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koja je isključena iz upotrebe
58290509	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koja nije u funkciji regulisane djelatnosti
583	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrijednosti
58390508	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju
58390509	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju koje nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
584	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe
58490509	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe koja nije u funkciji regulisane djelatnosti
585	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
58590509	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrijednosti koje nijesu u funkciji regulisane djelatnosti
589	Rashodi usklađivanja vrijednosti ostale imovine
58930509	Rashodi usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja nije u funkciji regulisane djelatnosti

KONTO	NAZIV
59	GUBITAK POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO, RASHODI IZ PRETHODNIH IZVJEŠTAJNIH PERIODA I PRENOS RASHODA
590	Gubitak poslovanja koje je obustavljeno
59000508	Gubitak poslovanja koje je obustavljeno
59000509	Gubitak poslovanja koje je obustavljeno koje nije u funkciji regulisane djelatnosti
591	Rashodi (efekti) promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz prethodnih izvještajnih perioda
59190509	Rashodi (efekti) promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz prethodnih izvještajnih perioda koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti

KONTO	NAZIV
60	PRIHODI OD PRODAJE ROBE
600	Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
60090509	Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
602	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
60290509	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
603	Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
60390509	Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode

KONTO	NAZIV
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA
610	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
61090509	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
611	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima
61190509	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
61220505	Prihodi po osnovu odobrenog procenta mrežnih gubitaka
61220510	Prihodi od korišćenja mreže
61220511	Prihodi od alokacija kapaciteta
61220512	Prihodi od aukcije prekograničnih kapaciteta
61220513	Prihodi od priključenja na mrežu
61290509	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
613	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu
61390509	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
620	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe

62080509	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
621	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe
62180509	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
KONTO	NAZIV
63	PROMJENE VRIJEDNOSTI ZALIHA UČINAKA
630	Povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
63090509	Povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
631	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
63190509	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
KONTO	NAZIV
64	PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.
640	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina
64090509	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
641	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
64100509	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
KONTO	NAZIV
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI
650	Prihodi od zakupnina
65080509	Prihodi od zakupnina direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
651	Prihodi od članarina
65180509	Prihodi od članarina direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
652	Prihodi od tantijema i licencnih naknada
65280509	Prihodi od tantijema i licencnih naknada direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
KONTO	NAZIV
66	FINANSIJSKI PRIHODI
660	Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
66020509	Pozitivne kursne razlike iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima direktno vezane na regulatorno neopravdane rashode
66030509	Drugi finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
66090509	Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
661	Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
66100509	Prihodi od kamata iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
66110509	Prihodi od učešća u rezultatu ostalih povezanih pravnih lica direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
66120509	Pozitivne kursne razlike iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima direktno vezane na regulatorno neopravdane rashode
66190509	Drugi finansijski prihodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
662	Prihodi od kamata
66200509	Prihodi od kamata po finansijskim kreditima i zajmovima direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
66210509	Prihodi od kamata po robnim kreditima direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
66230509	Prihodi od kamata po potraživanjima iz dužničko–povjerilačkih odnosa direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
66280509	Prihodi od kamata direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
66290509	Drugi prihodi od kamata direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
663	Pozitivne kursne razlike

66300509	Pozitivne kursne razlike po potraživanjima i obavezama direktno vezane na regulatorno neopravdane rashode
66320509	Pozitivne kursne razlike po novčanim sredstvima u stranoj valuti direktno vezane na regulatorno neopravdane rashode
66390509	Pozitivne kursne razlike direktno vezane na regulatorno neopravdane rashode
664	Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
66490509	Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule direktno vezane na regulatorno neopravdane rashode
669	Ostali finansijski prihodi
66900509	Prihodi po osnovu iskorišćenog kasa skonta direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
66980509	Ostali finansijski prihodi direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
66990509	Drugi finansijski prihodi direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode

KONTO	NAZIV
67	OSTALI PRIHODI
670	Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
67090509	Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
672	Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti
67290509	Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
673	Dobici od prodaje materijala
67390509	Dobici od prodaje materijala direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
674	Viškovi
67400509	Viškovi gotovine i gotovinskih ekvivalenata direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
67410509	Viškovi materijala direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
67420509	Viškovi robe direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
67440509	Viškovi stalnih sredstava direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
67480509	Dobici od prodaje materijala direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
67490509	Drugi viškovi direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
675	Naplaćena otpisana potraživanja
67580508	Naplaćena otpisana potraživanja
676	Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
67600509	Prihodi po osnovu pozitivnih efekata ugovorene revalorizacije direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
67610509	Prihodi po osnovu pozitivnih efekata valutne klauzule direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
677	Prihodi od smanjenja obaveza
67780509	Prihodi od smanjenja obaveza direktno vezani za regulatorno neopravdane rashode
678	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
67870509	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
679	Ostali nepomenuti prihodi
67990509	Ostali nepomenuti prihodi direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode

KONTO	NAZIV
68	PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE
681	Prihodi od usklađivanja nematerijalnih ulaganja
68190509	Prihodi od usklađivanja nematerijalnih ulaganja direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
682	Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
68290509	Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
684	Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe
68490509	Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
685	Prihodi od uklađivanja vrijednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

68500508	Prihodi od usklađivanja vrijednosti potraživanja
68590509	Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
KONTO NAZIV	
69	DOBITAK POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO, RASHODI IZ PRETHODNIH IZVJEŠTAJNIH PERIODA I PRENOS PRIHODA
690	Dobitak poslovanja koje je obustavljeno
69090509	Dobitak poslovanja koje je obustavljeno direktno vezan na regulatorno neopravdane rashode
691	Prihodi (efekti) po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz prethodnih izvještajnih perioda
69190509	Prihodi (efekti) po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz prethodnih izvještajnih perioda direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode
692	Prihodi iz prethodnih izvještajnih perioda
69290509	Prihodi iz prethodnih izvještajnih perioda direktno vezani na regulatorno neopravdane rashode

3. UPUTSTVO ZA PRIMJENU REGULATORNOG KONTNOG PLANA

1. STALNA IMOVINA

U okviru grupa osnovnih sredstava utvrđenih Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica ("Sl. list CG" 5/11) dodata su, za regulatorne svrhe, konta sa sljedećim nastavcima:

xxxxx500 – operator sistema treba da obezbijedi evidenciju sredstava stečenih putem kapitalnih doprinosa koja su u funkciji na kraju kalendarske godine (grant, donacija, sredstva koja plaća kupac), zbog toga što se ne uključuju u osnovicu na koju se računa povrat na sredstva (vrijednost regulatornih osnovnih sredstava).

xxxxx501 – operator sistema treba da obezbijedi evidenciju osnovnih sredstava isključenih iz upotrebe u kalendarskoj godini, a koja imaju neotpisanu vrijednost jer se ne uključuju u izračunavanje neto vrijednosti osnovnih sredstava. Takođe se ne uključuju u izračunavanje opravdanih troškova amortizacije.

xxxxx507 – operator sistema treba da obezbijedi evidenciju promjene vrijednosti osnovnih sredstava koja je nastala kao rezultat procjene, koju Agencija nije prihvatila. Osnovna sredstva operator vodi u svojim knjigama po knjigovodstvenoj vrijednosti, pri čemu promjene vrijednosti može uknjižiti po osnovu procjene koju je Agencija prihvatila ili procjene koju je ona uradila. Promjene vrijednosti proistekle iz procjene vrijednosti koju Agencija nije prihvatila operator evidentira na računima sa nastavcima 507. Promjena vrijednosti osnovnih sredstava proistekla iz procjene koju Agencija nije prihvatila ne uključuje se u izračunavanje regulatorne osnove sredstava, u skladu sa Zakonom.

xxxxx509 – Metodologijama je utvrđeno značenje osnovnih sredstava za regulatorne svrhe, što uključuje samo sredstva koja su u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti. Osnovna sredstva, koja nijesu u direktnoj funkciji obavljanja regulisane djelatnosti, ne uključuju se u izračunavanje povrata na sredstva i amortizacije za regulatorne svrhe. Takođe ostali rashodi i prihodi, koji se odnose na osnovna sredstva van funkcije regulisane djelatnosti ne uključuju se u izračunavanje regulatorno dozvoljenih prihoda.

2. RASHODI

U okviru grupa rashoda utvrđenih Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica ("Sl. list CG" 5/11) dodata su, za regulatorne svrhe, konta sa sljedećim nastavcima:

xxxxx500 – operator sistema odvojeno prati troškove od sredstava stečenih putem kapitalnih doprinosa koja su u funkciji na kraju kalendarske godine (grant, donacija, sredstva koja plaća kupac).

xxxxx501 – operator sistema odvojeno prati troškove osnovnih sredstava koja su isključena iz upotrebe a imaju neotpisanu vrijednost.

xxxxx502 – operator sistema treba da obezbijedi evidenciju o godišnjoj amortizaciji osnovnih sredstava zatečenih na početku godine, zbog toga što se na određen način uključuje u trošak amortizacije, koja je utvrđena za regulatorne potrebe.

xxxxx503 – operator sistema treba da obezbijedi evidenciju o godišnjoj amortizaciji osnovnih sredstava koja su aktivirana u godini, zbog toga što se na određen način uključuje u trošak amortizacije, koja je utvrđena za regulatorne potrebe.

xxxxx505 – dozvoljena stopa gubitaka električne energije u sistemu utvrđuje se na početku regulatornog perioda i uključuje se u formulu za izračunavanje troškova poslovanja koji se mogu djelimično kontrolisati. Operator na tom kontu iskazuje troškove nabavke električne energije u okviru dozvoljenih vrijednosti gubitaka električne energije prema Metodologijama.

xxxxx506 – iskazuju se troškovi koji se ne mogu kontrolisati. Prema Metodologijama, operator sistema treba da obezbijedi evidenciju o troškovima poslovanja koji se ne mogu kontrolisati. U troškove poslovanja koji se ne mogu kontrolisati, iskazuju se troškovi koji se odnose na poreze na nepokretnosti, takse i naknade u skladu sa Zakonom, troškovi za obezbjeđenje pomoćnih i sistemskih usluga u skladu sa metodologijom utvrđenom od strane Agencije, troškovi koji nastaju na osnovu međunarodnih ugovora, troškovi za zaštitu životne sredine i ostali troškovi poslovanja koji se ne mogu kontrolisati u skladu sa zakonom.

xxxxx507 – operator sistema treba da obezbijedi evidenciju o godišnjoj amortizaciji osnovnih sredstava za koja Agencija nije prihvatila procjenu vrijednosti, zbog toga što se isključuje iz amortizacije, koja je utvrđena za regulatorne potrebe.

xxxxx508 – troškovi sa nastavcima 508 tretiraju se da nijesu opravdani, jer oni u Metodologiji nijesu eksplicitno navedeni kao kontrolisani troškovi.

xxxxx509 – iskazuje se vrijednost troškova, koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti. Metodologija utvrđuje ukupne troškove poslovanja za regulisanu djelatnost. Između ostalog utvrđuje da su opravdani samo troškovi, koji su u funkciji obavljanja regulisane djelatnosti, odobreni za svaku regulatornu godinu. Prema tome, kao troškovi poslovanja ne smatraju se troškovi, koji nijesu u funkciji regulisane djelatnosti. Ukupni opravdani troškovi poslovanja za regulisanu djelatnost uključeni su u izračunavanje regulatorno dozvoljenih prihoda.

xxxxx555 – operator na tom kontu iskazuje troškove gubitaka iznad dozvoljenih vrijednosti gubitaka električne energije utvrđenih Metodologijom.

3. PRIHODI

U okviru grupa prihoda utvrđenih Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica ("Sl.list CG" 5/11) dodata su, za regulatorne svrhe, konta sa sljedećim nastavcima:

xxxxx505 – dozvoljena stopa gubitaka električne energije u prenosnom i distributivnom sistemu se utvrđuje na početku regulatornog perioda i uključuje se u formulu za izračunavanje troškova poslovanja koji se mogu djelimično kontrolisati. Operator na tom kontu iskazuje prihode za pokrivanje odobrenih troškova gubitaka na mreži.

xxxxx508 – prihodi sa nastavcima 508 tretiraju se kao prihodi koji nijesu vezani za priznate/opravdane troškove. Ove prihode, Agencija ne uključuje u ostale poslovne, vanredne i vanposlovne prihode koji se oduzimaju od regulatorno dozvoljenog prihoda.

xxxxx509 – ukupni regulatorno dozvoljeni prihodi za svaku godinu regulatornog perioda umanjuju se za utvrđene ostale poslovne, vanredne i vanposlovne prihode. Ostali poslovni, vanredni i vanposlovni prihodi su prihodi koji nijesu posebno specificirani a mogu se pojaviti u poslovanju, uključujući i prihode po osnovu realizacije međunarodnih ugovora. Operator na tom kontu iskazuje one prihode, koji se direktno odnose na regulatorno neopravdane rashode.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Regulatornog kontnog plana su obrasci finansijskih iskaza i to: Iskaz o ukupnom rezultatu, za operatora prenosnog sistema i operatora distributivnog sistema; Iskaz o finansijskoj poziciji i Iskaz o tokovima gotovine, koji se objavljuju zajedno sa ovim planom.

Danom stupanja na snagu ovog plana prestaje da važi Regulatorni kontni plan broj 13/3165-3 od 14.11.2013. godine.

Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 16/729-8

Podgorica, 21.07.2016.godine

Predsjedavajući Odbora Agencije,
Miroslav Vukčević, s.r.

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI / BILANS STANJA (€)			
	Regulisana djelatnost		
	godina t-1 ()	godina t ()	godina t+1 ()
AKTIVA			
A. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL			
B. STALNA IMOVINA (I+II+III+IV)			
I GOODWILL			
II Nematerijalna ulaganja (01)*			
- Ulaganja u razvoj (010)			
- Ulaganja u razvoj (010xx500)			
- Ulaganja u razvoj (010xx501)			
- Ulaganja u razvoj (010xx507)			
- Ulaganja u razvoj (010xx509)			
- Patenti , licence, koncesije i slična prava (011)			
- Patenti , licence, koncesije i slična prava (011xx500)			
- Patenti , licence, koncesije i slična prava (011xx501)			
- Patenti , licence, koncesije i slična prava (011xx507)			
- Patenti , licence, koncesije i slična prava (011xx509)			
- Ostala nematerijalna ulaganja (014)			
- Ostala nematerijalna ulaganja (014xx500)			
- Ostala nematerijalna ulaganja (014xx501)			
- Ostala nematerijalna ulaganja (014xx507)			
- Ostala nematerijalna ulaganja (014xx509)			
- Nematerijalna ulaganja u pripremi (015)			
- Nematerijalna ulaganja u pripremi (015xx500)			
- Nematerijalna ulaganja u pripremi (015xx509)			
- Avansi za nematerijalna ulaganja (016)			
III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (1+2+3)			
1. Nekretnine, postrojenja i oprema (02) *			
-zemljište (020)			
-zemljište (020xx500)			
-zemljište (020xx501)			
-zemljište (020xx507)			
-zemljište (020xx509)			
-šume i višegodišnji zasadi (021)			
-gradjevinski objekti (022)			
-gradjevinski objekti (022xx500)			
-gradjevinski objekti (022xx501)			
-gradjevinski objekti (022xx507)			
-gradjevinski objekti (022xx509)			
-postrojenja i oprema (023)			
-postrojenja i oprema (023xx500)			
-postrojenja i oprema (023xx501)			
-postrojenja i oprema (023xx507)			
-postrojenja i oprema (023xx509)			
-ostale nekretnine, postrojenja i oprema (026)			
-ostale nekretnine, postrojenja i oprema (026xx500)			
-ostale nekretnine, postrojenja i oprema (026xx501)			
-ostale nekretnine, postrojenja i oprema (026xx507)			
-ostale nekretnine, postrojenja i oprema (026xx509)			
- nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi (027)			
-nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi (027xx500)			
-nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi (027xx509)			
- avansi za nekretnine, postrojenja i opremu (028)			
- ulaganja na tuđim sredstvima (029)			
-nekretnine, postrojenja i oprema (029xx500)			
-nekretnine, postrojenja i oprema (029xx501)			
-nekretnine, postrojenja i oprema (029xx507)			
-nekretnine, postrojenja i oprema (029xx509)			
2. Investicione nekretnine			
3. Biološka sredstva			
IV DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)			
1. Učesca u kapitalu			
2. Učesca u kapitalu koja se vrednuju metodom ucesca			
3. Ostali dugorocni finansijski plasmani			
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA			
D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO			
E. OBRтна SREDSTVA (I+II)			
I ZALIHE			
II KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 DO 022)			
1. Potrazivanja			
2. Potrazivanja za više plaćen porez na dobit			
3. Kratkoročni finansijski plasmani			
4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti			
5. Porez na dodatu vrijednost i AVR			
F. UKUPNA AKTIVA (A+B+C+D+E)			

PASIVA			
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)			
I OSNOVNI KAPITAL			
II NEUPLACENI UPISANI KAPITAL			
III REZERVE			
IV POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU			
V NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU			
VI NERASPOREDJENA DOBIT			
VII GUBITAK			
VIII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UDJELI			
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I DUGOROCNE OBAVEZE (I+II)			
I DUGOROCNA REZERVISANJA			
II DUGOROCNE OBAVEZE (1+2)			
1. Dugorocni krediti			
2. Ostale dugorocne obaveze			
C. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE			
D. KRATKOROCNA REZERVISANJA I KRATKOROCNE OBAVEZE (I+II)			
I KRATKOROCNE OBAVEZE (1+2+3+4+5+6)			
1. Kratkoročne finansijske obaveze			
2. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno			
3. Obaveze iz poslovanja			
4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR			
5. Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda			
6. Obaveze po osnovu poreza na dobit			
II KRATKOROCNA REZERVISANJA			
E. UKUPNA PASIVA (A+B+C+D)			

U _____
dana _____

Lice odgovorno za sastavljanje iskaza _____

MP

Rukovodilac pravnog lica

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU / BILANS USPJEHA (€) OPS			
	godina t-1 ()	godina t ()	godina t+1 ()
I POSLOVNI PRIHODI (1+2+3+4+5)			
1. Prihodi od prodaje (1.1.+1.2.)			
1.1. Prihodi po osnovu naknada za gubitke			
1.2. Prihodi od korišćenja mreže			
2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe			
3. Povećanje vrijednosti zaliha ucinaka			
4. Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka			
5. Ostali poslovni prihodi			
II POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5+6+7+8)			
1. Nabavna vrijednost prodane robe, osim 1.1.			
1.1. Troškovi za kupovinu električne energije za pokrivanje dozvoljenih gubitaka u sistemu (TPg)			
2. Troškovi materijala			
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi			
4. Troškovi proizvodnih usluga			
5. Nematerijalni troškovi osim troškova poreza, doprinosa i reprezentacije			
6. Ostali poslovni rashodi osim 6.1.			
6.1. Ostali poslovni rashodi za obavljanje regulisane djelatnosti			
7. Troškovi poslovanja koji se ne mogu kontrolisati (TPnkt)			
7.1. Troškovi poreza na nepokretnosti, taksi i naknada u skladu sa zakonom (Tp)			
7.2. Troškovi koji nastaju na osnovu međunarodnih ugovora (Tmu)			
7.3. Troškovi za zaštitu životne sredine (Tžst)			
7.4. Troškovi za obezbjeđenje pomoćnih usluga balansiranja (Tpb)			
7.5. Ostali troškovi poslovanja koji se ne mogu kontrolisati u skladu sa zakonom (To)			
8. Troškovi amortizacije i rezervisanja			
Troškovi amortizacije nematerijalnih sredstava za obavljanje regulisane djelatnosti			
Troškovi amortizacije materijalnih sredstava za obavljanje regulisane djelatnosti			
Troškovi amortizacije ostalih nematerijalnih sredstava			
Troškovi amortizacije ostalih materijalnih sredstava			
Troškovi rezervisanja			
REZULTAT REGULISANE DJELATNOSTI (prihodi od regulisane djelatnosti-priznati rashodi)			
A. POSLOVNI REZULTAT I (I-II)			
I FINANSIJSKI PRIHODI			
II FINANSIJSKI RASHODI			
B. FINANSIJSKI REZULTAT (I-II)			
I OSTALI PRIHODI			
II OSTALI RASHODI			
C. REZULTAT OSTALIH AKTIVNOSTI (I-II)			
D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE POREZA (A+B+C)			
E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO			
F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (D+E)			
G. DRUGE STAVKE REZULTATA POVEZANE SA KAPITALOM (1+2+3+4+5)			
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju			
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja			
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu ucesca u kapitalu pridruzenih drustava			
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada			
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedginga tokova gotovine			
H. PORESKI RASHOD PERIODA (1+2)			
1. Tekuci porez na dobit			
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda			
I. NETO REZULTAT (F+G-H)			

U _____
dana _____

Lice odgovorno za sastavljanje iskaza _____

MP

Rukovodilac pravnog lica

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (€)			
	r.b.	godina t-1 ()	godina t ()
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301		
1. Prodaja i primljeni avansi	302		
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305		
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306		
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307		
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme...	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme...	320		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322		
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	326		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplacene dividende	331		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		
D. NETO TOK GOTOVINE (III+III+III)	333		
E. GOTOVINA NA POCETKU IZVJESTAJNOG PERIODA	334		
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJESTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337		

U _____
dana _____

Lice odgovorno za sastavljanje iskaza _____

MP

Rukovodilac pravnog lica

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU / BILANS USPJEHA (€) ODS			
	godina t-1 ()	godina t ()	godina t+1 ()
I POSLOVNI PRIHODI (1+2+3+4+5)			
1. Prihodi od prodaje			
1.1. Prihodi po osnovu naknada za gubitke			
1.2. Prihodi od korišćenja mreže			
2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe			
3. Povećanje vrijednosti zaliha ucinaka			
4. Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka			
5. Ostali poslovni prihodi			
II POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5+6+7+8)			
1. Nabavna vrijednost prodane robe, osim 1.1.			
1.1. Troškovi za kupovinu električne energije za pokrivanje dozvoljenih gubitaka u sistemu (TPg)			
2. Troškovi materijala			
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi			
4. Troškovi proizvodnih usluga			
5. Nematerijalni troškovi osim troškova poreza, doprinosa i reprezentacije			
6. Ostali poslovni rashodi 6.1.			
6.1. Ostali poslovni rashodi za obavljanje regulisane djelatnosti			
7. Troškovi poslovanja koji se ne mogu kontrolisati (TPnkt)			
7.1. Troškovi poreza na nepokretnosti, taksi i naknada u skladu sa zakonom (Tp)			
7.2. Troškovi koji nastaju na osnovu međunarodnih ugovora (Tmu)			
7.3. Troškovi za zaštitu životne sredine (Tžst)			
7.4. Ostali troškovi poslovanja koji se ne mogu kontrolisati u skladu sa zakonom (To)			
8. Troškovi amortizacije i rezervisanja			
Troškovi amortizacije nematerijalnih sredstava za obavljanje regulisane djelatnosti			
Troškovi amortizacije materijalnih sredstava za obavljanje regulisane djelatnosti			
Troškovi amortizacije ostalih nematerijalnih sredstava			
Troškovi amortizacije ostalih materijalnih sredstava			
Troškovi rezervisanja			
REZULTAT REGULISANE DJELATNOSTI (prihodi od regulisane djelatnosti- priznati rashodi)			
A. POSLOVNI REZULTAT I (I-II)			
I FINANSIJSKI PRIHODI			
II FINANSIJSKI RASHODI			
B. FINANSIJSKI REZULTAT (I-II)			
I OSTALI PRIHODI			
II OSTALI RASHODI			
C. REZULTAT OSTALIH AKTIVNOSTI (I-II)			
D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE POREZA (A+B+C)			
E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO			
F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (D+E)			
G. DRUGE STAVKE REZULTATA POVEZANE SA KAPITALOM (1+2+3+4+5)			
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju			
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja			
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu ucesca u kapitalu pridruženih društava			
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada			
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedginga tokova gotovine			
H. PORESKI RASHOD PERIODA (1+2)			
1. Tekuci porez na dobit			
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda			
I. NETO REZULTAT (F+G-H)			

U _____
dana _____

Lice odgovorno za sastavljanje iskaza

MP

Rukovodilac pravnog lica